

Bib	Sport	Team	Name	Run 1	Run 2	Total	Place	Points
501	MVB	OR	Bryce Gray	00:40.7	00:41.5	01:22.2	1	100
503	MVB	OR	Rithvik Murali	00:41.7	00:44.7	01:26.4	2	99
508	MVB	OR	Cole Cameron	00:45.8	00:46.6	01:32.4	3	98
1	MVB	PO	Ben Imbsen	00:45.0	00:47.6	01:32.6	4	97
509	MVB	OR	Matt Creech	00:48.8	00:47.8	01:36.6	5	96
504	MVB	OR	Jake Stewart	00:47.9	00:50.1	01:38.0	6	95
802	MVB	UM	Antonio Conca	00:50.1	00:48.2	01:38.3	7	94
111	MVB	ED	Myles Stowe	00:47.0	00:51.7	01:38.6	8	93
2	MVB	PO	Alex Edwards	00:47.0	00:51.8	01:38.8	9	92
506	MVB	OR	Owen Porter	00:51.7	00:50.1	01:41.7	10	91
517	MVB	OR	Jacob Seabourne	00:50.9	00:51.6	01:42.5	11	90
3	MVB	PO	Carl Ober	00:50.1	00:53.0	01:43.1	12	89
803	MVB	UM	Tristan Densmore	00:52.7	00:50.8	01:43.5	13	88
809	MVB	UM	Evan Washabaugh	00:54.5	00:50.5	01:45.0	14	87
513	MVB	OR	David Hettinger	01:01.3	00:46.9	01:48.2	15	86
813	MVB	UM	Brayden Lockwood	00:55.4	00:53.2	01:48.6	16	85
4	MVB	PO	Jacob Sarlan	00:55.2	00:54.0	01:49.2	17	84
804	MVB	UM	Colby Fleischer	00:44.8	01:05.4	01:50.2	18	83
7	MVB	PO	Josh Huber	00:55.9	00:56.9	01:52.8	19	82
5	MVB	PO	Max Slivick	00:53.9	01:00.0	01:53.8	20	81
807	MVB	UM	Kolby Monti	01:10.0	00:50.5	02:00.5	21	80
112	MVB	ED	Phoenix Hoffee	00:58.7	01:03.7	02:02.5	22	79
6	MVB	PO	Jacob Laird	01:09.6	01:04.1	02:13.7	23	78
352	MVB	AM	Carlton Leggett	00:54.5	01:22.2	02:16.8	24	77
10	MVB	PO	Jacob Clark	01:17.5	01:00.0	02:17.5	25	76
528	MVB	OR	Nick Ferguson	00:50.8	01:28.5	02:19.3	26	75
512	MVB	OR	Jack Devine	00:46.4	01:33.8	02:20.3	27	74
806	MVB	UM	Griffin Davies	01:09.0	01:11.3	02:20.3	28	73
345	MVB	AM	Brody Jenks	01:36.1	00:49.2	02:25.3	29	72
114	MVB	ED	Dylan Jernigan	01:11.8	01:20.3	02:32.1	30	71
815	MVB	UM	Mason Pifer	01:19.1	01:16.1	02:35.2	31	70
117	MVB	ED	Trace Plamondon	01:14.5	01:23.6	02:38.1	32	69
9	MVB	PO	Cormac Saint	01:46.8	00:56.6	02:43.4	33	68
116	MVB	ED	Austin Hennefer	01:51.1	01:35.0	03:26.2	34	67
113	MVB	ED	John (JT) Cobbs	02:03.6	02:05.3	04:08.9	35	66
8	MVB	PO	Andrew Serpa	DSQ	01:06.1			0
808	MVB	UM	Jaden Kimber	01:16.0	DSQ			0
118	MVB	ED	Max Gibson	DNS	DNS			
801	MVB	UM	Taylor Brown	DNS	DNS			
514	MOB	OR	Drew Creech	00:47.1	00:46.9	01:34.0	1	
531	MOB	OR	Jaxon Russo	00:50.3	00:50.3	01:40.6	2	
518	MOB	OR	Ryder Short	00:50.5	00:51.9	01:42.4	3	
516	MOB	OR	Jack Potter	00:52.8	00:52.8	01:45.7	4	
510	MOB	OR	Jon Stafford	00:52.4	00:54.9	01:47.2	5	
519	MOB	OR	Zach Crowson	00:55.4	00:53.0	01:48.4	6	
507	MOB	OR	Dylan Goebel	00:56.1	00:52.4	01:48.5	7	

Team Points

AM	149
AR	0
ED	312
OR	393
PO	362
UM	354

505	MOB	OR	Elliot Porter	00:53.5	00:55.7	01:49.3	8
524	MOB	OR	Akhil Tanksalkar	00:55.6	00:53.9	01:49.5	9
522	MOB	OR	Mason Roth	00:56.4	00:54.7	01:51.2	10
530	MOB	OR	Cam Landry	00:55.5	00:55.8	01:51.2	11
16	MOB	PO	Adam Barnett	01:03.5	00:56.5	02:00.0	12
515	MOB	OR	Reece Kopka	01:09.0	00:52.4	02:01.4	13
11	MOB	PO	Dustin Millward	01:00.5	01:01.5	02:02.1	14
511	MOB	OR	Caden Fletcher	00:53.9	01:14.2	02:08.2	15
521	MOB	OR	Landon Krivanec	01:11.4	01:09.7	02:21.1	16
14	MOB	PO	Jaden Roady	01:15.6	01:10.6	02:26.2	17
523	MOB	OR	Sutton Roth	01:11.2	01:15.8	02:27.1	18
15	MOB	PO	Anthony Short	01:15.4	01:23.5	02:38.9	19
12	MOB	PO	Isaac Koenigs	01:38.8	01:12.1	02:50.9	20
13	MOB	PO	William Craghead	01:39.6	01:17.9	02:57.5	21
527	MOB	OR	Dimitri Young	01:33.7	01:30.0	03:03.6	22
811	MOB	UM	Jaxon Chandler-Smith	01:29.0	01:35.2	03:04.2	23
17	MOB	PO	Iman Marinko	01:46.5	01:39.1	03:25.6	24
814	MOB	UM	Robert Garlick	01:56.1	01:56.2	03:52.3	25